



# UPUTSTVO ZA REALIZACIJU

TESTIRANJE UČENIKA NA KRAJU  
DRUGOG CIKLUSA

ŠKOLSKA 2022/2023. GODINA

## SADRŽAJ

- 1. UVOD ► 3**
- 2. AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG KOORDINATORA ► 4**
- 3. PRIPREMA I FORMULARI KOJI PRATE TESTIRANJE ► 7**
- 4. REALIZACIJA TESTIRANJA ► 9**
- 5. AKTIVNOSTI NAKON TESTIRANJA ► 12**
- 6. PRILOG ► 13**
  - PRILOG 1 • Formular za distribuciju materijala ► 14
  - PRILOG 2 • Obrazac Formulara za identifikaciju učenika ► 15
  - PRILOG 3 • Formular za sprovođenje testiranja ► 16

## 1. UVOD

Reforme u našem obrazovnom sistemu nameću potrebu za sistematsko praćenje obrazovnih postignuća. S tim ciljem je osnovan Ispitni centar, institucija koja je zadužena za eksternu provjeru znanja. Ova institucija će obezbijediti stručnost i profesionalnost i garantovati objektivnost i zaštitu svih postupaka i podataka.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RCG br. 47/17) izmijenjen je član 55 koji glasi:

„Na kraju drugog ciklusa, na osnovu eksterno pripremljenih zadataka vrši se testiranje postignuća učenika iz crnogorskog, odnosno maternjeg jezika, matematike, egleskog jezika ili odabranih poglavija iz prirodnih i društvenih nauka.

Testiranje vrši Ispitni centar.

Rezultati testiranja ne utiču na ocjene, odnosno opšti uspjeh učenika.“

Dakle, predviđeno je testiranje iz jednog predmeta i ono nema za cilj vrednovanje individualnog rada učenika i nastavnika, niti će se na osnovu dobijenih rezultata praviti poređenja među školama. Neće biti javnog publikovanja podataka kojima se može identifikovati bilo koji učenik, nastavnik ili škola. Testiranje daje pouzdane podatke o predmetnom kurikulumu, njegovoj prilagođenosti učenicima određenog uzrasta i ključnim faktorima koji utiču na postignuće učenika.

Školske 2022/2023. godine učenici VI razreda će se testirati iz odabranih poglavija prirodnih i društvenih nauka.

Nadamo se da ćete čitajući ova uputstva shvatiti važnost Vaše uloge kao školskog koordinatora i maksimalno doprinijeti da se testiranje realizuje stručno i profesionalno, po propisanim postupcima i procedurama jednakim za sve škole. Vaša saradnja je neophodna zbog objektivnosti i zaštiti svih podataka.

Da bi se sve navedene aktivnosti realizovale, važno je da svi koji su uključeni u proces poštuju postupke i procedure testiranja koje smo za školske koordinatorе opisali u ovom uputstvu.

---

***Ukoliko se jave određene nejasnoće, обратите се Ispitnom centru kako би ih zajedno otklonili. Radi efikasnosti preporučujemo elektronsku komunikaciju.***

---

## 2. AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG KOORDINATORA

Aktivnosti školskog koordinatora realizuju se kroz tri etape:

1. priprema za testiranje
2. realizacija testiranja
3. izvještavanje o testiranju

### PRIPREMA ZA TESTIRANJE:

**PODATKE O BROJU ODJELJENJA I BROJU UČENIKA ŠESTIH RAZREDA, ZA SVE ŠKOLE, ISPITNI CENTAR JE PREUZEZO IZ BAZE MEIS-A. U FORMULARIMA KOJE DOBIJETE OD ISPITNOG CENTRA, ODJELJENJA SU OZNAČENA ONAKO KAKO STE IH UNOSILI U MEIS.**

Saradnja školskog koordinatora i direktora škole obuhvata:

- ❖ aktiviranje e-mail adrese škole i stalno provjeravanje elektronske pošte;
- ❖ odabir i saradnja sa dežurnim nastavnicima i test-administratorima;
- ❖ obuku test-administratora,
- ❖ obavještavanje odjeljenjskih starješina o svim aktivnostima i novostima u vezi sa testiranjem na kraju drugog ciklusa kako bi na vrijeme informisali učenike i roditelje,
- ❖ pripremu Formulara za sprovođenje testiranja koji popunjavaju test-administratori,
- ❖ prijem materijala za testiranje koji dolazi iz Ispitnog centra (na dan testiranja)
- ❖ obezbijediti i odrediti prostor za čuvanje materijala za testiranje;
- ❖ obezbijeđivanje i pripremanje prostorija za testiranje:
  - za svako odjeljenje treba obezbijediti posebnu učionicu;
  - učionice moraju biti pripremljene 12 sati prije početka provjere znanja;.
  - klupe su raspoređene kao u klasičnoj nastavi;
  - radne površine klupa moraju biti čiste (neispisane);
  - mora biti najmanje onoliko stolica koliko ima učenika u odjeljenju;
  - voditi računa da između klupa bude dovoljno prostora da se test-administrator može nesmetano kretati i kontrolisati testiranje;
  - sa zidova prostorija treba ukloniti sve što bi skretalo pažnju učenika (postere, crteže i slično), a u vezi je s predmetom koji se testira;
  - prostorije treba da su opremljene zidnim satom i jednim ili dva stola, koji će poslužiti za test-materijal i stvari koje učenici budu odlagali (odjeću, knjige, mobilne telefone...).
- ❖ obavještavanje učenika o datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja najmanje tri dana prije testiranja;
- ❖ provjeru da li broj sigurnosnih vrećica odgovara podacima iz Formulara za distribuciju materijala koji dobija od Ispitnog centra i da li ima dovoljno primjeraka u odnosu na broj učenika koji učestvuju u testiranju.

---

*Školski koordinator treba da obavijesti Ispitni centar ako ima bilo kakvih problema i nejasnoća tokom organizacije testiranja kako bi ih na vrijeme uklonili.*

---

REALIZACIJA TESTIRANJA:

- Predaja test-materijala test-administratorima, kao i prikupljanje materijala nakon testiranja;
- Nadgledanje toka testiranja i davanje sugestija test-administratorima u skladu sa uputstvom;
- Provjera da li je sav materijal propisno zapakovan i vraćen;
- Obavještavanje Ispitnog centra o procesu testiranja;
- Vraćanje test-materijala Ispitnom centru nakon završenog testiranja.

- 
- ❖ Školski koordinator i direktor su odgovorni za proceduru testiranja, kao i za bezbjednost test-materijala u školi.
  - ❖ Test-knjžice su povjerljive i ne smiju se fotokopirati ili slikati.
  - ❖ Sav materijal propisno zapakovan, uključujući upotrijebljene i neupotrijebljene test-knjžice, mora se vratiti Ispitnom centru.
-

## DEŽURNI NASTAVNICI

Dežurni nastavnici ne mogu biti nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta koji se testira.

Obaveze dežurnih nastavnika su da održavaju red u školi za vrijeme testiranja. Ukoliko postoji potreba da neko od učenika izđe iz učionice, dežurni nastavnik treba da ga proprati i ne dozvoli bilo kakvo kontaktiranje s drugim licima.

Dežurni nastavnik će zamijeniti test-administratora ukoliko za to postoji potreba, tako da je neophodno da i on bude upoznat sa svim procedurama i pravilima.

Broj dežurnih nastavnika zavisiće od rasporeda učionica u školi (predlažemo da na tri učionice bude raspoređen jedan dežurni nastavnik).

## TEST-ADMINISTRATORI

---

*Školski koordinator mora biti upoznat sa svim obavezama test-administratora.*

---

Odabir test-administratora je od velikog značaja za uspješno sprovođenje testiranje. Mora biti odgovorna osoba, koja će učenicima detaljno objasniti proceduru i odgovoriti na pitanja i nedoumice koje im se mogu javiti tokom testiranja.

Test administratori ne mogu biti nastavnici predmeta koji se testira ili srodnog predmeta.

- ❖ Saradnja školskog koordinatora sa test-administratorima podrazumijeva:
  - obavještavanje o vremenu i mjestu održavanja testiranje,
  - dogovor sa test-administratorima o rasporedu dežurstava,
  - podsjećanje test-administratora da dobro prouči uputstva koja su mu namijenjena,
  - pripremu učionica za testiranje,
  - potvrdu prisustva test-administratora dva dana prije održavanja testiranje,
  - da školski koordinator obezbijedi adekvatnu zamjenu ukoliko test-administrator najavi odsustvo,
  - pružanje neophodnih informacija koje se tiču učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, ukoliko se učenik nalazi u odjeljenju za koje je test-administrator zadužen,
  - predaju test-materijala školskom koordinatoru odmah nakon završenog testiranja i potpisivanje u Formular za distribuciju.

---

*Važno je da test-administratorima bude jasna procedura testiranja, kao i način popunjavanja formulara.*

---

### 3. PRIPREMA I FORMULARI KOJI PRATE TESTIRANJE

Na dan testiranja škole će dobiti test-materijal od Ispitnog centra. Poštanska vreća biće zapečaćena zateznicom sa nazivom škole na njoj. Poštansku zateznicu treba prekinuti i njen broj upisati u Formular za distribuciju. Provjeriti da li je test materijal kompletan:

- ❖ Koverta koja je namijenjena školskom koordinatoru sadrži:
  - Formular za distribuciju materijala;
- ❖ Sigurnosne vrećice za svako odjeljenje posebno. U svakoj vrećici se nalaze:
  - Test-knjžice;
  - Bijela koverta u kojoj se nalazi Formular za identifikaciju učenika i šifre za ljepljenje  
*Napomena: Dobićete dvije iste šifre za svakog učenika, međutim samo jednu lijepite na test knjižicu, dok je druga višak i nju ne upotrebljavate:*
  - Sigurnosna vrećica za vraćanje test materijala Ispitnom centru.

---

*Škola dobija test materijal na dan testiranja. Školski koordinator popunjava Formular za distribuciju materijala i provjerava da li broj test knjižica napisan u formularu odgovara stvarnom broju učenika u odjeljenju. Ukoliko se dese odstupanja istog trenutka obavijestiti Ispitni centar.*

*Za svako odjeljenje u sigurnosnoj vrećici sa testovima nalaze po dva rezervna testa i dvije rezervne šifre. Oni se koriste u slučajevima kada je učeniku potrebno zamijeniti test sa greškom koja se javila prilikom štampanja ili je u tom odjeljenju, nakon što je Ispitni centar preuzeo podatke o učenicima 6. razreda iz MEIS-a upisan novi učenik.*

*Direktor i školski koordinator su odgovorni za sigurnost i čuvanje svih materijala za testiranje. Materijal treba da je zapečaćen i zaključan do njegovog korišćenja. Test-materijal se ne smije nikom pokazivati prije testiranja.*

*Fotokopiranje nije dozvoljeno ni prije ni poslije testiranja.*

*Sigurnosne vrećice s test-knjžicama se otvaraju pred učenicima, u učionici gdje će raditi testiranje, tek onda kada test-administrator počne sa dodijeljivanjem test knjižica.*

---

**FORMULAR ZA IDENTIFIKACIJU UČENIKA I FORMULAR ZA SPROVOĐENJE TESTIRANJA****❖ FORMULAR ZA IDENTIFIKACIJU UČENIKA**

Formular za identifikaciju učenika je od velikog značaja za realizaciju testiranja. U njemu se povezuju šifre sa imenom i prezimenom učenika i test knjižicom.

Formular se nalazi u sigurnosnoj vrećici zajedno sa testovima namijenjenim za svako odjeljenje. U njemu su upisane šifre i imena i prezimena učenika.

U formularu su upisane i dvije šifre više nego što je učenika u odjeljenju. Razlozi za to su sledeći:

- Može se desiti da je u tom odjeljenju upisan novi učenik, nakon što je Ispitni centar preuzeo podatke o učenicima 6. razreda iz MEIS-a.
  - Postoji mogućnost da je test-knjižica neispravna (nedostaju određene stranice, pitanja...) pa je potrebno zamijeniti rezervnom.
- U koloni „Učenik sa POP“ treba označiti ukoliko se radi o učeniku sa posebnim obrazovnim potrebama.
  - U koloni „Napomene“ navesti ako je učenik izlazio tokom testiranja, zamijenjen mu je test rezervnim ...

Nakon testiranja ispod tabele Formulara za identifikaciju (prazan prostor) treba upisati koliko učenika tog odjeljenja nije izašlo na testiranje.

Obrazac formulara dat je u Prilogu (Prilog 2).

**❖ FORMULAR ZA SPROVOĐENJE TESTIRANJA**

Ispitni centar će obrazac Formulara za sprovođenje testiranja poslati školama elektronskom poštom. Formular je potrebno odštampati i po jedan primjerak predati svakom test-administratoru zajedno sa ostalim materijalom za testiranje.

Test-administrator je dužan da popuni obrazac i da ga nakon završenog testiranje spakuje u sigurnosnu vrećicu za vraćanje sa ostalim materijalom.

Obrazac formulara dat je u Prilogu (Prilog 3).

#### 4. REALIZACIJA TESTIRANJA

*Veoma je važno da se slijede postupci dati u uputstvima koje dostavlja Ispitni centar kako bi se testiranje realizovalo u svim školama/učionicama na isti način. Obaveza školskog koordinatora je da test-administratorima i dežurnim nastavnicima detaljno objasni procedure i pravila koja su propisana ovim uputstvom.*

Školski koordinator zajedno sa test-administratorima, 1h i 30min prije početka testiranja, provjerava učionice u kojima će se realizovati testiranje.

Učenicima treba obezbijediti tišinu i omogućiti nesmetan rad tokom testiranja.

#### UČENICI SA POSEBNIM OBRAZOVnim POTREBAMA

Uslove koje obezbijedujete učeniku sa posebnim obrazovnim potrebama prilikom testiranja na redovnoj nastavi, treba primijeniti i prilikom ovog testiranja.

Test-administrator mora dobiti posebna uputstva ukoliko u njegovom odjeljenju ima učenika s posebnim obrazovnim potrebama.

U Formular za identifikaciju u koloni „Učenik sa POP“ pored imena učenika označiti polje ukoliko učenik učestvuje u testiranju.

Ukoliko je učeniku bilo potrebno produžiti vrijeme rada ili zasebna prostorija, njegov test spakujte u poseban koverat, jer se testovi iz ostalih učionica moraju pakovati u sigurnosne vrećice odmah nakon završenog testiranja.

Kako pošta dolazi u školu istog dana, između 15.00 i 16.00 časova, imaćete dovoljno vremena da učenikov test (kome je bilo potrebno produžiti vrijeme rada) predate za slanje Ispitnom centru sa ostalim materijalom.

#### TOK TESTIRANJA

Datum realizacije testiranja je **18. maj 2023. godine sa početkom u 12 časova**.

Učenici dobijaju test knjižice sa različitim pitanjima/zadacima iz odabranih poglavlja iz prirodnih i društvenih nauka.

Vrijeme rešavanja testa je **60 minuta**.

**Na naslovnoj strani svake test knjižice nalazi se označeno mjesto za šifru gdje test- administrator treba da zaliđe šifru koja je ista kao šifra pored imena učenika u Formularu za identifikaciju.**

Škola će dobiti ispitni materijal na dan testiranja, između 8.00 i 10.00 časova. Direktor škole i školski koordinator preuzimaju materijal za testiranje od poštanskog službenika pri čemu se svi potpisuju u Formular za distribuciju. Provjeravaju broj poslatih sigurnosnih vrećica i upisuju u Formular.

Do početka testiranja, sigurnosne vrećice sa testovima moraju biti bezbjedno smještene u odgovarajuću prostoriju.

## SIGURNOSNE VREĆICE SE NE SMIJU OTVORITI PRIJE POČETKA TESTIRANJA.

Školski koordinator otvara kovertu koja mu je namijenjena i provjerava sadržaj iste.

Ukoliko materijal za testiranje nije kompletan, školski koordinator je dužan da obavijesti Ispitni centar.

Trideset minuta prije početka testiranja školski koordinator treba da preda zapakovan materijal test-administratorima.

Veoma je važno da ih podsjetite na obaveze i pravila koja obezbeđuju regularnost i jednake uslove za sve učenike, u svim školama.

**Školski koordinator predaje test-administratoru sledeći materijal:**

- Zatvorenu sigurnosnu vrećicu sa:
  - Testovima;
  - Bijelom kovertom u kojoj se nalazi Formular za identifikaciju učenika i šiframa za ljepljenje;  
*Napomena: Dobićete dvije iste šifre za svakog učenika, međutim samo jednu lijepite na test knjižicu, dok je druga višak i nju ne upotrebjavate;*
  - Vrećicom za vraćanje test-materijala;
- Formular za sprovođenje testiranje;
- Časovnik (ukoliko ga nema u prostoriji gdje se testiraju učenici);
- Rezervne hemijske olovke.

Za svako odjeljenje se u sigurnosnoj vrećici sa testovima nalaze po dva rezervna testa i dvije šifre.

Onog trenutka kada je zadužio svoj test-materijal, test-administrator ide u određenu učionicu da sačeka učenike. Kako se ne bi pravila gužva u hodnicima škole i da bi testiranje počelo na vrijeme, neophodno je odmah početi sa podjelom test knjižica.

Kada su svi učenici zauzeli svoja mjesta test-administrator otvara sigurnosnu vrećicu sa testovima.

- 
- ❖ *Sigurnosne vrećice s test-knjžicama se otvaraju pred učenicima, u učionici gdje će raditi testiranje.*
  - ❖ *Pri dodjeli test knjižica voditi računa da je šifra koja se lijepi na test učenika ista kao šifra koja se nalazi pored njegovog imena u Formularu za identifikaciju.*
  - ❖ *Šifre za ljepljenje koje dobijate složene su po istom redosledu kao u Fromularu za identifikaciju.*
  - ❖ *Ukoliko je učenik odsutan, njegova šifra ostaje neiskorišćena jer prema Formularu za identifikaciju svaki učenik ima svoju šifru, dok se test knjižice dodjeljuju redom, nema preskakanja.*
-

- 
- ❖ Veoma je važno da se prilikom predaje testa učeniku, poštuje redosled po kome su testovi spakovani u sigurnosne vrećice dobijene od Ispitnog centra, kako se ne bi desilo da učenici u istoj klupi rade istu test knjižicu.
  - ❖ Savjetujemo da se testovi ne vade iz vrećice nakon što se otvori, da ne bi došlo do zabune i da se ne bi poremetio njihov redosled. Jednu po jednu test knjižicu vaditi iz vrećice i davati učenicima.
  - ❖ Napominjemo da redni broj učenika iz Formulara za identifikaciju ne vezujete sa brojem test-knjižice.
- 

Kada svi učenici dobiju test, imaju 2 minuta da ga prelistaju i uoče eventualne greške u štampi.

Ukoliko postoji neispravan test, test-administrator treba da ga zamijeni rezervnim. Na rezervni test lijepi se rezervna šifra. U Formularu za identifikaciju treba precrtati staru šifru učenika i pored nove dodijeljene šifre, a koja se nalazi u Formularu, treba upisati ime i prezime učenika.

Voditi računa da učenik ne dobije test knjižicu koju rade učenici koji se nalaze u njegovoj blizini (svaka test knjižica označena je brojem).

U koloni „Napomene” Formulara za identifikaciju pored imena učenika upisati „neispravan test”. Na test s greškom napisati razlog zbog kojeg je došlo da zamjene.

Kada učenik završi sa radom, ta dva testa se stavljaju jedan u drugi i pakuju u sigurnosnu vrećicu sa ostalim testovima za vraćanje.

Školski koordinator sve promjene i razloge bilježi u Formular za distribuciju materijala (prostor za napomene).

- ❖ Test-administrator treba da:
  - je detaljno upoznat sa sadržajem uputstva koje mu je dostavljeno,
  - je upoznat sa formularima koje će popunjavati tokom sprovođenja testiranje,
  - se za sve nejasnoće obrati školskom koordinatoru kako bi ih zajedno uklonili,
  - zajedno sa direktorom škole i školskim koordinatorom obezbijedi nepohodne uslove za sprovođenje testiranja (priprema učionica, rezervne hemijske olovke...),
  - zna u koju je učionicu raspoređen,
  - obezbijedi tajnost materijala,
  - vodi računa da za vrijeme testiranja vrata od učionice budu otvorena,
  - ako učenik kasni, ali stigne za vrijeme pripreme, dozvoli prisustvo,
  - doslovno pročita uputstvo namijenjeno učenicima, bez interpretiranja,
  - učeniku zalijepi jednu šifru na test knjižicu, na za to predviđeno mjesto (voditi računa da je šifra ista kao šifra iz Formulara za identifikaciju),
  - napomene učenike da odlože test na kraj klupe i da ga ne otvaraju dok im se ne kaže da to učine,
  - upućuje učenike da prelistaju test i pročitaju uputstvo za rad,
  - označi početak rada kada su svi učenici spremni,
  - upozori učenike da moraju glasno postaviti pitanje, tako da svi čuju; ne smije davati nikakve informacije vezane za pitanja u testu,
  - ispoštjuje predviđeno vrijeme za testiranje,
  - obezbijedi tišinu u učionicu, ne dozvoli ometanje, prepisivanje, korišćenje nedozvoljenog pribora za rad ili elektronskih uređaja koji nisu propisani testom ili uputstvom,
  - dozvoli isključivo opravdan izlazak učenika ne više od 5 minuta uz pratnju dežurnog nastavnika; ukoliko se učenik nije vratio u učionicu u predviđeno vrijeme, test-administrator to treba da zapiše na naslovnu stranu testa i u Formular za identifikaciju,
  - pravilno popuni predviđene formulare i evidentira koliko učenika nije prisustvovalo testiranju,
  - kada se završi testiranje spakuje popunjene i prazne testove u sigurnosnu vrećicu pred učenicima,

- zajedno sa školskim koordinatorom pregleda materijal koji se pakuje u sigurnosne vrećice za vraćanje Ispitnom centru.

Test-administratorima treba pripremiti Uputstvo za test-administratora koje mora detaljno proučiti i koje na dan testiranja mora imati sa sobom.

#### AKTIVNOSTI NAKON TESTIRANJA

Veoma je važno da svi formulari koji su pratili testiranje budu pravilno popunjeni.

Nakon završenog testiranja školski koordinator provjerava da li je sav upotrijebljeni i neupotrijebljeni materijal vraćen.

**Sadržaj materijala koji se vraća Ispitnom centru:**

- ❖ **Zatvorene sigurnosne vrećice za svako odjeljenje:**
  - *Popunjene i prazne testove;*
  - *Popunjeno Formular za identifikaciju učenika;*
  - *Popunjeno Formular za sprovodenje testiranja.*
- ❖ **Posebna koverta u kojoj će biti upakovani Formular za distribuciju materijala**

Kada su školski koordinator i test-administrator saglasni da je test-materijal kompletan, slijedi pakovanje. Test-materijal mora biti propisno zapakovan, na isti način kao kad je dobijen iz Ispitnog centra. Školski koordinator je dužan da popuni Formular za distribuciju materijala.

Poštanski službenik treba da preuzme materijal iz škole istog dana, između 15.00 i 16.00 časova, nakon završenog testiranja.

Pripremljeni materijal predati predstavnicima Pošte u dogovoren vrijeme.

**ZAHVALUJUJEMO ŠTO STE NAM POMOGLI DA REALIZUJEMO TESTIRANJE!**

**ZA SVA DODATNA PITANJA OBRATITE SE ISPITNOM CENTRU.**

e-mail: [ic@iccg.edu.me](mailto:ic@iccg.edu.me)

[www.iccg.co.me](http://www.iccg.co.me)

**5. PRILOG ►►►**

## PRILOG 1



## FORMULAR ZA DISTRIBUCIJU MATERIJALA

Formular 01



Opština:	Bar
Naziv škole:	Blažo Jokov Orlandić
Šifra škole:	001

Testiranje iz:	CSBH / ALB 2019
----------------	-----------------

Ime i prezime direktora škole:	Datum testiranja:
--------------------------------	-------------------

	Datum i vrijeme	Broj zateznice	Potpis poštanskog službenika	Potpis školskog koordinatora	Potpis direktora škole	
Prijem test materijala						
Vraćanje test materijala						
Test-knjžica iz			Materijal poslat iz Ispitnog centra		Broj primljenog test-materijala	
		Broj vrećica	Broj testova po vrećici (sadrži i 2 rezervna testa po vrećici)	Br. vrećica	Potpis školskog koordinatora	
CSBH / ALB 2019		5	26+25+25+27+27			

Razmjena između školskog koordinatora i test-administratora	Ime i prezime test-administratora	Potpis test-administratora kad preuzme sig. vrećicu (Napomena: sig. vrećicu otvara pred	Broj testova			Potpis test-administrat ora kada vrati sig. vrećicu	Potvrda materijala koji se vraća u IC (potpis ŠK)
			Kada je TA otvorio sig. vrećicu	Ukupan broj učenika koji su preuzezeli testove	Ukupan broj praznih testova		
6/1 (VI-1)							
6/2 (VI-2)							
6/3 (VI-3)							
6/4 (VI-4)							
6/5 (VI-5)							

Popunjava školski koordinator

Nepravilnosti, problemi tokom testiranja, sugestije:	Komentar:

## PRILOG 2 – OBRAZAC FORMULARA ZA IDENTIFIKACIJU



## FORMULAR ZA IDENTIFIKACIJU UČENIKA ZA TESTIRANJE

Formular 02



Opština:	Podgorica
Naziv škole:	1. maj
Šifra škole:	000
Razred/odjeljenje (oznaka):	6/1 ( VI )
Predmet:	Engleski jezik
Ime i prezime školskog kordinаторa:	
Ime i prezime test administratora:	

RBR.	Šifra učenika	Ime učenika	Prezime učenika	Učenik sa POP	Napomena
1	51000101	Bojana	Nelević		
2	51000102	Tamara	Matan		
3	51000103	Sanja	Marković		
4	51000104	Tanja	Sekulić		
5	51000105	Marko	Perić		
6	51000106	Andrej	Petrović		
7	51000107	Dijana	Vidić		
8	51000108	Nebojša	Đurović		
9	51000109				
10	51000110				

Reservne šifre



U ovom dijelu formulara  
upišite koliko učenika datog  
odjeljenja nije prisustvovalo  
testiranju

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis test administratora: \_\_\_\_\_

## PRILOG 3

## Formular za sprovođenje testiranja učenika na kraju drugog ciklusa

Opština	
Naziv škole/šifra	
Razred i odjeljenje	
Ime i prezime školskog koordinatora	
Naziv predmeta	
Datum testiranja	
Ime i prezime test-administratora/zamjenika	

Raspored vremena		
	Početno vrijeme	Završno vrijeme
Priprema		
Testiranje		

NAKON ZAVRŠENOG TESTIRANJA MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO ODGOVORITE  
NA SLJEDEĆA PITANJA.

1. Da li su učenici imali problema tokom testiranja (preteška pitanja, nedovoljno vremena, nejasnoće)?

NE            DA – objasnите

---



---

2. Da li ste imali problema sa instrumentima (pogrešni podaci, nedostatak testova, formulara...)?

NE            DA – objasnите

---



---

3. Dok su učenici popunjavalii test-knjžice, da li je neko ometao rad?

NE            DA – objasnите

---



---

4. Po Vašoj procjeni, kako su se učenici osjećali za vrijeme testiranja?

- A. bilo im je svejedno
- B. bili su opušteni
- C. bili su napeti
- D. bili su veoma napeti

5. Kakva je vaša procjena organizacije testiranja u školi?

Zaokružite:      1      2      3      4      5

Obrazložite: \_\_\_\_\_

## NAPOMENE

Datum	Potpis test-administratora

---

*Ispitni centar Crne Gore*

*Vaka Đurovića bb*

*Podgorica*

*e-mail: ic@iccg.edu.me*

*www.iccg.co.me*

---